


Dithobane tsa molelo tsa ga Tau



✎ Traditional San story
☑ Manyeka Arts Trust
📄 Domitilla Naledi Madi
📖 4
💬 Setswana tn-na



Global Storybooks


globalstorybooks.net

Dithobane tsa molelo tsa ga Tau


✎ Traditional San story
☑ Manyeka Arts Trust
📄 Domitilla Naledi Madi




This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>




Kgang e e simolotse bogologolo jaaka
diphologolo le batho ba ne ba nna mmogo.
Mo malatsing a o batho ba ne ba sena
ditshwanelo tsa go gotsa. Ba ne ba ja dijo tse
di tala. Ke Tau fela o ne a na le maatla a
molelo.




Batho le diphologo ba ne ba kopana go loga leano. "Re tla dira eng go tsaya molelo gotswa mo go Tau gore re kgone go apaya dijo tsa rona?" ba botsa. Ba ne ba tsaya tshwetso ya go leta go fitihela maitsiboa mme ba simolola go opela le go opela, ba opa diatla, mme ba opa diatla, ba bitisa mongwe le mongwe gore ba kopane. "Tlang lo bine le rona. Tlang lo bine le rona. Tlang lo bine le rona."




Morago ga lobaka lo loleele, Tau o ne a boa ka sefathhego se se lapileng thata, ka gone Ntsho o ne a taboga ka lobelo lo lo fetang lwa gagwe. O ne a re: "Go tloga ka letsatsi leno go ya pele, ga ke na go tlogela ope wa lona a le nosi. Ke tla lo tsoma, ke lo leleka le go lo ja!" Mme seno ke sone se se dirileng gore Tau e nne mmaba wa batho botlhe le gore batho ba nne le maatla a molelo.




Diphologolo di le dintsi di ne tsa tswa mo sekgweng go tla go bina le go opela le bone. Tau e ne ya tla ka dithobane tsa yone tsa molelo. O ne a kgotletsa dithobane, a kgotletsa a di kgotletsa. Go ise go ye kae go ne ga bonala mosi o monnye kafa tlase ga dithobane. Tau o ne a butswela mosi mme a tsenya bojang jo bo omeletseng. Go ne ga bonala tlhase e nnye mme mongwe le mongwe a tlisa logong. Go ise go ye kae mongwe le mongwe o ne a bina go dikologa molelo.




Tau o ne a re, "Ke eng fa ke sa tlhole ke utlwa lentswe le le kwa godimo la ga Ntshe fa morago ga me?" O ne a leba go dikologa, a bona Ntshe mme a mo leleka.




Mmutla e ne e le phologolo e e ne e le
maatlametlo e bile e le bonako. Batho ba ne
ba mo raya ba re, "Fa re ntse re opela fano
mme Tau a ntse a bina le rona, o tshwanetse
go tsaya dithobane tsa gagwe tsa molelo
mme o sie". Ka jalo Mmutla o ne a tsaya
dithobane tsa ga Tau a taboga. Ga a ka a
kgona go dira jalo ka gonne Tau o ne a mo
tshwara mme a mmusetša dithobane tsa
molelo.




"Ao", batho ba ne ba fegelwa, "Ke phologolo
efe e ka re thusang jaanong? Ntše o na le
maoto a maleele go gaisa rotlhe, a re
mmotšeng". Ba ne ba tihalosetsa Ntše leano
la bone mme mo nakong eno o ne a phamola
dithobane tsa ga Tau.




Tau o ne a opela pina ya boikgogomoso: “Mo go nna ga gore sepe. Ga ke na bothata. Nka go ja ka moriri, nka go ja o se na moriri. Ga ke na bothata. Lona lotlhe lo dijo tsa me”.




. Tau e ne ya opela pina ya gagwe ya boikgantsho gape. “Mo go nna ga go na sepe. Ga ke na bothata. Nka go ja ka moriri, nka go ja o se na moriri. Ga ke na bothata. Lona lotlhe lo dijo tsa me”.




Fa ba ntse ba bina le fa ba opela, Tshepe o ne a tsaya dithobane tsa molelo mme a siela kwa nageneng. Mme Tau o ne a re, "Ke eng fa ke sa utlwe modumo o mogolo wa tlhako fa pele-tlhako fa morago tsa ga Tshepe fa morago ga me?"



Fa ba ntse ba bina go dikologa molelo, Phuti o ne a phamola dithobane tsa molelo tsa ga Tau mme a tabogela kwa nageneng. Mme Tau o ne a re, "Ke ka ntlha yang fa ke sa utlwe Phuti a ntse a kgorotlha kafa morago ga me jaaka pele?" O ne a retologa mme a leleka Photshana yo o neng a thopa-tlopa mo nageneng. Tau o ne a mo tshwara mme a boela kwa molelong ka dithobane tsa gagwe.



Tau o ne a retologa mme a bona Tshepe a tabogela kwa nageng ka dithobane tsa gagwe tsa molelo. Ka jalo o ne a taboga fa morago ga ga Tshepe, a mo tshwara mme a menoga ka dithobane tsa gagwe tsa molelo. Tau one a opela pina ya gagwe ya boikgantsho gape.



Go tswa foo batho ba ne ba sebaseba. Ba ne ba re, "A re botse Phuti. O monnye e bile o bonako thata". "Phuti", ba ne ba rialo, "fa Tau a ntse e bina le Tshepe o tlole ka bonako. Batho ba ne ba mo raya ba re, "Fa Tau e ntse e bina le go opela le rona, o tshwanetse go phamola dithobane tsa gagwe tsa molelo mme o taboge". Fa a opela fano le rona, o tshwanetse go tsaya dithobane tsa gagwe tsa molelo mme o tshabe". Ra mme a boa ka dithobane tsa gagwe tsa molelo.